

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
v.d.DIREKTOR
Izvod broj : KZ 52/18

Sarajevo, 18.06.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj KZ 52/18 od 04.06.2018. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 52/18, donosi se:

ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 52/18 od 04.06.2018. godine i ugovor za javnu nabavku robe „**Srednjenaponska postrojenja**“ – tender broj KZ 52/18 dodjeljuje se ponuđaču : „**Deling**“ d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 291-TM/18 od 15.05.2018.godine, za ponuđenu cijenu od **24.920,00 KM** bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviti će se na potpis izabranom ponuđaču „**Deling**“ d.o.o. **Tuzla** po proteku do 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : KZ 52/18 od 20.04.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi: 40.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-91-3-169/18 poslato je na objavljivanje na Portal JN dana: 25.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Rješenjem broj 18-12-01/17 od 18.12.2017. godine, Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 23-02-01/18 od 23.02.2018. godine i dopunskim Rješenjem članova komisije br. KZ 52/18-1 od 20.04.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.06.2018. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj KZ 52/18 u postupku javne nabavke roba : „Deling“ d.o.o. Tuzla – tender broj KZ 52/18

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće :

- Da je ukupan broj pristiglih ponuda : 5 (pet) ponuda – „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla; „Nexen“ d.o.o. Banja Luka ; „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo; „Deling“ d.o.o. Tuzla; „Malcom“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo

- Da su blagovremeno zaprimljene : 5 (pet) ponuda – „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla; „Nexen“ d.o.o. Banja Luka ; „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo; „Deling“ d.o.o. Tuzla; „Malcom“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo

- Da dostavljene ponude ponuđača: „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla; „Nexen“ d.o.o. Banja Luka ; „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo; „Deling“ d.o.o. Tuzla; „Malcom“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo, ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponuda.

- Ponude ponuđača : „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla; „Nexen“ d.o.o. Banja Luka ; „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo; „Deling“ d.o.o. Tuzla; „Malcom“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo, ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ponuda ponuđača „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla, „Nexen“ d.o.o. Banja Luka, „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo, „Deling“ d.o.o. Tuzla, „Malcom“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo, sa stanovišta ostalih postavljenih tenderskih uslova, konstatovano je sljedeće :

-Ponuđač **„Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla** je dostavio tehničku dokumentaciju u kojoj nije jasno predstavljen način montaže kompletnog srednjenaponskog postrojenja, te se ne može zaključiti na koji način će se izvršiti montaža svih elemenata ponuđene opreme, čime nije ispunjen tenderski uslov iz tačke 16. pod 5.1) gdje je izričito definisano da ponuda ponuđača mora sadržavati „Tehničku dokumentaciju iz koje se vidi način montaže i ugradbene dimenzije ponuđene opreme. Od strane stručnih lica za predmetnu nabavku je konstatovano i da dokumentacija u kojoj su date tehničke karakteristike ponuđene opreme, koja je dostavljena u svrhu dokazivanja ispunjenosti postavljenih uslova iz opisa predmeta nabavke (tačka 7. tenderske dokumentacije) i tehničke specifikacije, nije prevedena na jedan od službenih jezika BiH odnosno nije dostavljen prevod iste, a što je zahtijevano u tački 26. tenderske dokumentacije „Jezik i pismo ponude“.

Takođe je konstatovano da je navedeni ponuđač u dostavljenoj specifikaciji, koja je sastavni dio Obrasca za cijenu ponude“ popunio kolonu broj 4. „Proizvođač zemlja porijekla“ oznakom „EU“ . Ponuđač „Elektrocentar Petek“ nije popunio navedenu kolonu adekvatno odnosno nije je popunio traženim podacima i time nije postupio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa iz tačke 20. tenderske dokumentacije „Obrazac za cijenu ponude“ u kojoj je definisano da su ponuđači dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu, te u slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

-Ponudač „Nexen“ d.o.o. Banja Luka je dostavio tehničku dokumentaciju na osnovu koje nije jasno da li su polja opremljena sa prozorima za direktan uvid u položaj uzemljivača, takođe nije jasno predstavljen način montaže ponuđene opreme, čime nije ispunjen uslov iz tačke 16. pod brojem 5.1) tenderske dokumentacije gdje je izričito definisano da ponuda ponuđača mora sadržavati „Tehničku dokumentaciju iz koje se vidi način montaže i ugradbene dimenzije ponuđene opreme“.

-Ponudač „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo u dostavljenoj specifikaciji, koja je sastavni dio „Obrasca za cijenu ponude“, nije popunio kolonu broj 6. „Kataloška oznaka“. U tenderskoj dokumentaciji, ispod specifikacije, u okviru napomene je navedeno da je ponudač obavezan popuniti kolone (4, 6, 9, 10, 11, 12 i 13) u specifikaciji a što ponudač „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo nije učinio.

Nepopunjavanjem kolone 6. „Kataloška oznaka“, ponudač „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo nije ispunio zahtjeve ugovornog organa odnosno nije postupio u skladu sa tačkom 20. tenderske dokumentacije „Obrazac za cijenu ponude“ u kojoj je definisano da su ponuđači dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu, te u slučaju da ponudač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

-Ponudač „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo je dostavio zahtijevanu tehničku dokumentaciju ali ista nije prevedena na jedan od službenih jezika u BiH odnosno nije dostavljen prevod iste, a što je zahtijevano u tački 26. tenderske dokumentacije „Jezik i pismo ponude“. U okviru navedene tačke je jasno precizirano: *„Ukoliko se bilo koji dio ponude (kvalifikaciona dokumentacija, prateća dokumentacija, tehnička dokumentacija itd), dostavlja na stranom jeziku, ponuđač obavezno u ponudi mora da dostavi i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Prevod ovlaštenog sudskog tumača dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, dok se dokument/dio ponude sa kojeg je prevod izvršen, dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala. Dokument koji je preveden od strane sudskog tumača mora sadržavati ovjeru sudskog tumača“.*

Od strane stručnih lica za predmetnu nabavku je konstatovano i da dokumentacija u kojoj su date tehničke karakteristike ponuđene opreme, koja je dostavljena u svrhu dokazivanja ispunjenosti postavljenih uslova iz opisa predmeta nabavke (tačka 7. tenderske dokumentacije) i tehničke specifikacije, nije prevedena na jedan od službenih jezika BiH odnosno nije dostavljen prevod iste, a što je zahtijevano u tački 26. tenderske dokumentacije „Jezik i pismo ponude“.

Takođe je konstatovano da je ponudač „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo dostavljenoj specifikaciji, koja je sastavni dio „Obrasca za cijenu ponude“, nije popunio kolonu broj 4. „Proizvođač zemlja porijekla“ i kolonu broj 6. „Kataloška oznaka“.

U tenderskoj dokumentaciji, ispod specifikacije, u okviru napomene je navedeno da je ponudač obavezan popuniti kolone (4, 6, 9, 10, 11, 12 i 13) u specifikaciji a što ponudač „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo nije učinio.

Nepopunjavanjem kolone 4. „Proizvođač zemlja porijekla“ i kolone 6. „Kataloška oznaka“, ponudač „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo nije ispunio zahtjeve ugovornog organa odnosno nije postupio u skladu sa tačkom 20. tenderske dokumentacije „Obrazac za cijenu ponude“ u kojoj je definisano da su ponuđači dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u

obrascu, te u slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Pregledom ponuda ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da ponuda ovog ponuđača ispunjava uslove u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Pregledom ponuda ponuđača „Malcom“ d.o.o. Sarajevo od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da ponuda ovog ponuđača ispunjava uslove u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Na osnovu gore navedenog, konstatovano je da ponude ponuđača „Elektrocentar Petek“ d.o.o. Tuzla, „Nexen“ d.o.o. Banja Luka, „Mibo Komunikacije“ d.o.o. Sarajevo i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa koji su traženi tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponude ovih ponuđača odbacuju kao neprihvatljive a sve u skladu sa članom 68. stav (4), tačka i) Zakona o javnim nabavkama, dok ponude ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Malcom“ d.o.o. Sarajevo ispunjavaju sve zahtjeve ugovornog organa koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Računskom kontrolom specifikacija prihvatljivih ponuda ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Malcom“ d.o.o. Sarajevo konstatovano je da u ponudama ponuđača „Deling“ d.o.o. Tuzla i „Malcom“ d.o.o. Sarajevo nema grešaka računске prirode.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tačkom 25. tenderske dokumentacije je predviđeno provođenje e-aukcije. U skladu sa navedenom tačkom, prije zakazivanja e-aukcije ugovorni organ u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude.

Od strane Komisije za javne nabavke konstatovano je da su prihvatljive ponude sljedećih ponuđača :

RB.	Ponuđač	Cijena početne ponude bez PDV-a
1.	„Deling“ d.o.o. Tuzla	39.990,00 KM
2.	„Malcom“ d.o.o. Sarajevo	39.918,00 KM

E-aukcija je u sistemu e-nabavke zakazana na dan 04.06.2018.godine u 11:00 sati. Iz izvještaja o toku i završetku e-aukcije, koji je preuzet iz sistema e-nabavke, je vidljivo da je e-aukcija trajala od 11:00 do 13:37 sati.

Izvještaj o toku i završetku e-aukcije sadrži i konačnu rang listu ponuđača kako slijedi:

RB.	Ponuđač	Cijena bez PDV-a
1.	„Deling“ d.o.o. Tuzla	24.920,00 KM
2.	„Malcom“ d.o.o. Sarajevo	24.960,00 KM

Za najpovoljniju ponudu ocjenjena je ponuda ponuđača „**Deling**“ d.o.o. Tuzla.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. ZJN , donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti :
- Ponuđačima
- a/a

*5
Muzur
Muzur*



v.d. Direktor

Azra Muzur

Azra Muzur, dipl.inž.građ.